

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

SEHLOPHA SA MOTHEO: MABOKGONI A BOPHELO MPHATO WA 1

Ditšhupetšo ka mokgwa wa go šomiša lenaneothuto leo le beakantšwego la Mabokgoni a Bophelo mephatong ya tlase:

- Mabokgoni a bophelo ke mokokotlo wa go ruta le go ithuta mephatong ya fase. Nnete ye ga e gatellwe go tlaa seatla. E kgontšha **go ruta le go ithuta go go tseneletšego** ge barutwana ba šomiša tlotlontšu, dingwalwa tšeo di hlametšwego go bala ka go abelana le go ngwala, mabokgoni a pukuntšu, bokgabo bja go ngwala le tše dingwe.
- Tsebo ya go thoma le Thutaphelo go lenaneothuto la Mabokgoni a Bophelo di rulagantšwe ka direrwa. Tšhomišo ya direrwa e šišintšwe bjalo ka mokgwa wa go logaganya diteng go tšwa go makala a go fapana a go ithuta mo go kgonegago le mo go swanetšego. Direrwa tše di kgethilwego tša lenaneothuto la Mabokgoni a Bophelo ka go Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo go kotara ya 1-4 di swanetše go fihlelelwa/akaretšwa
- Lenaneothuto la Mabokgoni a Bophelo la kotara ya 1-4 le akareditšwe ka tokomaneng ye.
- Bjalo ka kotareng ya 2 go ya go ya 4 tokomane e akareditše mabokgoni, dikokwane tša bophelo, dikgopolo tša motheo le tsebo ga mmogo le methopo ya go kgonega yeo e ka šomišwago, yeo e se go ya akaretšwa ka Setatamenteng sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo.
- Diteng tša thuto ya Mabokgoni a Bophelo di theilwe ka mokgwa wo bohlae, wa go kwešišega o bonolo mo dibekeng tšeo di filwego go kotareng ye nngwe le ye nngwe
- Dibeke tše 4 di abetšwe: boitokišetšo' bja mphato wa 1 bjo o akaretšago tšwetšopele ya dikwi le temogo ya medumo go barutwana bao bao ba sego batšwe ba itokišetša lenaneothuto la semmušo. Go ithuta le go ruta go tla tšwela pele ka morago ga dibeke tše 2 go šomišwa sererwa seo se laetšwego. Go balela godimo, go bala ka go abelana, dipapadi, moopelo, go aga mararane go tšwela pele bjalo ka go sererwa sa "Nna".
- Dikgopolo tša mphato wa 1 di tla laetša ge eba barutwana ba hloka nako ya go feta dibeke tše nne gomme barutwana bao ba ba nnyane ba tla tšwela pele ka lenaneo la boitokišetšo le temogo ya medumo gammogo le go rutwa. O KA NYALANYA DIBEKE GO RUTA DIRERWA TŠA THUTO YA MABOKGONI A BOPHELO KOTARENG YA 1, o laolwa ke gore barutwana ba hloka dibeke tše kae go fihlelela.
- Mphato wa 2 le wa 3 di abetšwe dibeke tše 2 go šoma ka thlahlo le motheo. O ka šomiša direrwa tša kotara ya 4 ge o nyaka go fihlelela dithutopolelo. Šomiša direrwa, diteng, le mabokgoni go tšwetša pele go ruta polelo. O KA NYALANYA DIBEKE GO RUTA DIRERWA TŠA THUTO YA MABOKGONI A BOPHELO KOTARENG YA 1 o laolwa ke gore barutwana ba hloka dibeke tše kae go fihlelela.

Ela hloko tšeo di latelago ge o ruta dithuto karolwana tša go dirwa ka matsogo (mahlale a thlago, tekenolotši le bokgabo bja boithlamelo le thutatšhidullammele) tša Mabokgoni a Bophelo

- **PAPADI** ke mokgwa wo bohlokwa wa go ruta ka mephatong ya motheo gomme e ka se tlogelwe. Se se ka gare ga dikobamelotši tša covid19.
- Barutwana ba hloka go ikwa ba le maloko sehlopheng ka ge seo se godiša go ba maikutlo a boleloko le go amogelana, kudu mo dinakong tše.
- Bokgabo bja boithlamelo, go opela le mesepelo ke mokgwa wa go alafa, go okobatša dikgatelelo tša monagano tšeo di ka bago gona. Thekgo ya tša monagano le maikutlo ke ye nngwe ya tše di beilwego pele.
- Makgeng a mantšhi mešongwana e mengwe etlogetšwe goba e nyalantšwe go latela melao ya katologano. Mešongwana e ka nyalantšhwa/fetolwa go sepelelana le boemo bja gago.

DITŠHUPATSELA TŠA KELO YA SEKOLONG:

- Se e tla ba tshepedišo yeo e tšwelago pele, e se go ya semmušo ka tebedišišo bontšhi e le ditiragatšo ka tlhago. Barutwana ba tla ba le menyetla e mentšhi pele ga go rekhothwa semmušo goba khouto e ka fiwa.

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

- Tsebo ya go thoma le Thutaphelo di ka ngwalwa bjalo ka kelo, le ge go le bjalo direrwa tšeo di akaretšago tiragatšo ya matsogo bjalo ka go rekhotha boso, kgolo ya mohlare le go dira pitšana ya go swara mohlare di ka šomišwa bjalo ka kelo go thuto ya Mabokgoni a Bophelo gammogo le ya Leleme la gae. Ka go swana, setseka sa bokgabo le bomolomo...go theeletša le go bolela. Šomiša ruburiki (e tee go e nngwe le e nngwe) ka ditšhupetši tše itšeng go mabokgoni a mangwe le a mangwe le dipelo tše itšeng go setšweletšwa (bomolomo le setseka sa bokgabo
- Šomiša Ditšhupetšo tša Kelo ya Sekolong – o ka nyalanya/ fetola tše dingwe tša diruburiki.

Re ikhwetša ka gare ga seemo se seswa seo se fapanego gomme re rata go go eletša gore o ithlokomela. Re leboga boikgafo le thšušumetšo ya go lokišetša barutwana ba rena go ba babadi ba bokgoni, ba go nagana ka tsitsinkelo le go rarolla mathatha.

LENANEOTHUTO LEO LE BOLEDITSWEGO LA MPHATO WA 2: MABOKGONI A BOPHELO

KOTARA YA 1 MATŠATŠI A 45	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA10
THUTAPHELO	MAGATO A TŠATŠI KA TŠATŠI A COVID-19:									
	<p>Ditlwaelo tša maphelo tša tšatsi katšatši di swanetše go latelwa ntle le go kgaotsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gopotša barutwana ka ditlwaelo tša tšatši ka tšatši Hlohleletša barutwana go dula gae ge ba babja. Barutwana ba apara diširanko le molomo tšatši ka tšatši. Diširanko le molomo di rolwa le go bewa lefelong la polokego fela ge ba eja. Hlokomela ge ba eja le ka matena. Ruta bana go pipa melomo le dinko ka setšu goba ka thišu ge ba gohlola goba go ethimula. Lahla thišu ka nakwana Hlapa diatla ka meetse le sešepe kgafetšakgafetša goba hlapa ka sebolayaditwatši Bolaya ditwatši o be o hlwekiše mafelong a go kgwathiwa ka bontši (mahwana a mahlano a setagafatši (jik) go litara etee ya meetse), dibapadišwa, ditlabele tša go ngwala, dilo,bj,bj. Tšweletša se bjalo ka setlwaedi. Moeno: ema sekgoba sa maleba –ruta bana ka sekgoba sa katologano le go dumedišana nlte le go kgwathana. Thuša barutwana go bjala moya wa lerato le kgotlelelo mola o aga tikologo ya polokego le tlhokomelo go ba bangwe. Fetola letšhogo la bana ka lerato le thokomelo Tšwelang pele ka ditlwaedi tša tšatši ka tšatši go dira ditlwaedi tša go se tlwaele go ba tša go tlwaelega <p style="text-align: center;">BARUTIŠI BA KGONTHIŠIŠE TŠHIRELETŠO YA BONA LE YA BANA MAFELONG A BONA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya Tsebo ya go Thoma le Thutaphelo e swanetše go hlokomela dikgopolo tše bohlokwa le mabokgoni ao a tswalanago le Disaense tša leago, Disaense tša thlago le Thekenotši mohl. Go nyakišiša, go hlama, mabokgoni a go nyakišiša, bj,bj. Kgonthišiša gore tšwetšopele ya tlotloontšu e akaretšwa ka maikemišetšo go kaonafatša polelo. Bokgabo bja go ithlamela [bokgabo bja go bonwa le bokgabo bja go diragatša] bo swanetše go tswakwa kudu le polelo. Thutwana ya boithšidullo e tla dirwa iri etee ka beke, iri ya bobedi e tla dirišetšwa go bala mateng a Thutaphelo leTsebo ya go thoma, mohlala tekathlaologanyo , go balela kwešišo ,direto bj,bj Thutwana e nngwe le e nngwe ya Mabokgoni a bophelo e swanetše go thoma ka metsotso ye 5 e itshamile ka go fahloša bana ka COVID-19 go hlokometšwe/ lebeletšwe go hlapa diatla, mekgwa e mebotse, dika tša COVID-19, go katologana, go bega eng - neng go mang, go ahaahla ka ge yo mongwe wa lapa/ mogwera a fetile, bj,bj Barutwana ba swanetše go feleletša mešongwana ya dipukutšhomong tša bona tša Lefapha la Thuto ya Motheo le mošongwana o tee goba e mebedi ka beke, ya go ngwala goba go diragatša ka pukung ya go ngwalela ka phaphošing, go thuto ya go thoma le thutaphelo 									

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

ELA HLOKO:MEŠOMO YA GO DIMO YA GO LAOLA MEGOPOLO LE MAITSHWARO GA YA NGWALWA KA GARE GA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO EUPŠA MABOKGONI A, A KONGTHŠA BARUTWANA GO LAOLA DIKWI, GO THEELETŠA, GO GOPOLA TSHEDIMOŠO,GO AKANYA LE GO BEAKANYA NAKO LE DITLABELO LE GO ARABA KA MALEBA MAEMONG A KGATELELO YA MONAGANO, GOMME E BOHLOKWA GO GO ITHUTENNG , HLE BALA GO YA PELE KA SE.

KOTARA YA 1 MATŠATŠI A 45	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
DIREWA TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO LE KELO:	THLAHLO/MOTHEO	THLAHLO/MOTHEO	TŠEO RE DI HLOKAGO GORE RE KGONE GO PHELA	TŠEO RE DI HLOKAGO GORE RE KGONE GO PHELA	NNA LE BA BANGWE	NNA LE BA BANGWE	YO MONGWE LE YO MONGWE O KGETHEGILE	YO MONGWE LE YO MONGWE O KGETHEGILE	GO PHELA KA PHEPHO YE BOTSE	GO PHELA KA PHEPHO YE BOTSE
MABOKGONI LE DIKOKWANE TŠA BOPHELO: ● Bapetša ● Lebeledišiša ● Kgokaganya ● Hlaola/lemoga ● Hlompha ● Kgotlelelo bj.bj.	●Go bontšha tlhompho, lerato,kwelo bohloko le kamogelo ●Go bontšha mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola	●Go bontšha tlhompho, lerato,kwelo bohloko le kamogelo ●Go bontšha mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola	Lebeledišiša Bapetša kgokaganya	Lebeledišiša ●go lemoga/ go hlaola ●Bapetša ●Kgokagana ●Hlompha	●go lemoga/ go hlaola ●Bapetša ●Kgokagana ●Hlompha ●Kwelobohloko	●go lemoga/ go hlaola ●Kgokagana ●Bokgoni bja go hlompha le go swarela ●Hlompha ●Kwelobohloko ●Kgotlelelo	Lebeledišiša ●go lemoga/ go hlaola ●Bapetša ●Kgokagana ●Hlompha ●Kwelobohloko	Lebeledišiša ●go lemoga/ go hlaola ●Bapetša ●Kgokagana ●Hlompha ●Kwelobohloko	Lebeledišiša ●go lemoga/ go hlaola ●Bapetša ●Kgokagana	Lebeledišiša ●go lemoga/ go hlaola ●Bapetša ●Kgokagana ●Go itlhompha
DIKGOPOLO TŠE BOHLOKWA LE TSEBO.	●Tsebišo ya melao le tshepedišo ●Mafelwana a ka phapošing le sekolong ●Motheo ●Go aga mararane ●Go bala-kgetho ya	●Tsebišo ya melao le tshepedišo ●Mafelwana a ka phapošing le sekolong ●Motheo ●Go aga mararane ●Go bala-kgetho ya	Mehuta ya dijo tšeo re di jago. Dijo tšeo di lokilego tša go fa mafolofolo.	Bohlokwa bja meetse, moya le mahlasedi a letšatši Seketša methopo/di dirišwa	● Bagwera ● Dipharologa ntšho tša mogwera wa nnete	Go lebana le dikgakgano ka tshwanelo. -Boitshepo le boganka.	Ditshwano le dipapano. Maikutlo.	-Go nyalanya -Go hlokomela batho ba go se itekanele mmeleng. -Mogale ke eng?	Go šireletša dijo.	Dilo tšeo di ka bago kotsi mebeleng ya rena. Mekgwa e mebotse ya bophelo.

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO


	mong	mong									
TSEBO YA PELE	<ul style="list-style-type: none"> ●Mabokgoni a temogo ka dikwi. ●Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ●Mabokgoni a temogo ka dikwi ●Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ●Mabokgoni a temogo ka dikwi ●Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ●Mabokgoni a temogo ka dikwi ●Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ●Mabokgoni a temogo ka dikwi ●Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ●Mabokgoni a temogo ka dikwi ●Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ●Mabokgoni a temogo ka dikwi ●Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ●Mabokgoni a temogo ka dikwi ●Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ●Mabokgoni a temogo ka dikwi ●Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ●Mabokgoni a temogo ka dikwi ●Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ●Mabokgoni a temogo ka dikwi ●Tsebo ya tšatši ka tšatši
<p>DITENG TSA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO</p> <p>GOPOLA ka mehla go lemoga mešongwana ya go godiša monagano -go gopola go go šomago, taolo ya ditšhitišo, Go itaola</p> <p>KGONTHIŠIŠA THŠOMIŠO YA PUKUTŠHOMO YA LEFAPHA LA THUTO YA MOTHEO KA BOTLALO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●Motheo Leleme la Gae le Mmetse ●Setatamente Sa Pholisi Sa Lenaneothuto Le Kelo – ngwaga wo o fetilego ●Mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola tša kotare ? di akareditšwe 	<ul style="list-style-type: none"> ●Motheo Leleme la Gae le Mmetse ●Setatamente Sa Pholisi Sa Lenaneothuto Le Kelo – ngwaga wo o fetilego ●Mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola tša kotare ? di akareditšwe 	<p>Mehuta ye e fapanego ya dijo- tša go re thuša gore re gole, go re fa mafolofolo, bophelo bjo bo botse</p>	<p>Meetse-ke ka lebaka la eng re nyaka meetse? Moya – moya wo o hlwekilego – eng? Mahlasedi a letšatši – ke ka lebaka la eng re nyaka mahlasedi a letšatši? Tšhireletšo ya letšatši</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Bagwera – Dipharologa ntšho tša mogwera wa nnete ● Dipharologa ntšho tša mogwera wa nnete di akaretša go abelana, go thuša, go bontšha thlomphe 	<p>Batho sekolong le gae – akaretša go abelana, go thuša, go bontšha thlomphe. Go lebana le dikgakgano ka tshwanelo – go akaretša boitshepo le boganka.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Batho ba a swana ebile batho ba a fapana. ● Dilo tšeo di thušago batho bjalo ka dipeketsana tša go bala, diforeimi tša go thuša go sepela, dimpša tša go hlahla, dithuša-gokwa. Go hlokomela batho ba go se itekanele mmeleng. Nka ba mogale. 	<p>Dilo tšeo di thušago batho bjalo ka dipeketsana tša go bala, diforeimi tša go thuša go sepela, dimpša tša go hlahla, dithuša-gokwa. Go hlokomela batho ba go se itekanele mmeleng. Nka ba mogale.</p>	<p>Go šireletša dijo tšeo re di jago – go akaretša tšhireletšo go tšwa go dintši, go bea dijo gore di tšidifale.</p>	<p>Dilo tšeo di re direlago kotsi – go fola/kgoga, bjala, diokobatši -mekgwa ye mebotse bjalo ka go itšhidulla ka mehla, phokotšo ya go bogela thelebišene</p>	

MATŠATŠI A TŠA SEDUMEDI LE AO A KGETHILWEGO A SETŠHABA SE A KETEKAGO, A SWANETŠE GO AHLAHLWA KA MEHLA BJALO KA GE A TŠWELELA MO KOTARENG KA MOKA

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

<p>METHOPO/ DIDIRIŠWA :</p> <p>KGONTHIŠIŠA THŠOMIŠO YA PUKUTŠHOMO YA LEFAPHA LA THUTO YA MOTHEO KA BOTLALO</p>			<p>Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 2-3</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dilo tša lehlakore tharo ● Dipapetlakhadima ● Ditšhate ● Dikgatišotiragatšo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 4-5 ● Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 6-7 ● Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 8-9 ● Dipapetlakhadima ● Ditšhate 	<p>Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 10-11</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dilo tša lehlakore tharo ● Dipapetlakhadima ● Ditšhate ● Dikgatišotiragatšo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 12-13 ● Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 14-15 ● Dilo tša lehlakore tharo ● Dipapetlakhadima ● Ditšhate ● Dikgatišotiragatšo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 16-17 ● Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 22-23 ● Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 18-19 ● Dilo tša lehlakore tharo ● Dipapetlakhadima ● Ditšhate ● Dikgatišotiragatšo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 20-21 ● Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 24-25 ● Dilo tša lehlakore tharo ● Dipapetlakhadima ● Ditšhate ● Dikgatišotiragatšo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 28-29 ● Dilo tša lehlakore tharo ● Dipapetlakhadima ● Ditšhate ● Dikgatišotiragatšo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 30-31 ● Dilo tša lehlakore tharo ● Dipapetlakhadima ● Ditšhate ● Dikgatišotiragatšo
<p>KELO YEO E SEGO YA SEMMUŠO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Mešongwana e swanetše go lebeledišišwa le go elwa ka nako ya thuto ya tšatši ka tšatši ya mabokgoni a bophelo. Gape ela hloko: Mabokgoni, Tsebo, Maitshwaro le Mehola ye e tšweditšwego pele le go kgonwa go Leleme la gae le Dipalo. ● Mešongwana ya go ngwalwa e ka fiwa. ● Mabokgoni, tsebo, tiragatšo, maitshwaro le mehola ga di a beelwa go ba mošongwana wa kelo efela go kgonthišiša gore barutwana ba fiwa monyetla wa go laetša mabokgoni a bomolomo, go diragatša le go ngwala. 									

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

	<ul style="list-style-type: none"> Se se swanetše go dirwa ka mokgwa wo e sego wa semmušo ebile se tšwela pele.
KELO YA SEKOLO:	<p>LEBELELA GO ditšhupatsela tša kelo ya sekolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo</p> 

TSEBO YA GO THOMA	KOTARA YA 1 MATŠATŠI A 45	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
	DIREWA TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO LE KELO:	THLAHLO/ MOTHEO	THLAHLO/ MOTHEO	TŠEO RE DI HLOKAGO GORE RE KGONE GO PHELA	TŠEO RE DI HLOKAGO GORE RE KGONE GO PHELA	NNA LE BA BANGWE	NNA LE BA BANGWE	YO MONGWE LE YO MONGWE O KGETHEGILE	YO MONGWE LE YO MONGWE O KGETHEGILE	GO PHELA KA PHEPHO YE BOTSE	GO PHELA KA PHEPHO YE BOTSE
MABOKGONI LE DIKOKWANE TŠA BOPHELO: Lebeledišiša Bapetša Beakanya Ela Dira diteko Kgokagana Hlompha	<ul style="list-style-type: none"> Lebeledišiša Bapetsa kgokagana 	<ul style="list-style-type: none"> Lebeledisisa Bapetša Kgokaganya 	<ul style="list-style-type: none"> Lebeledišiša Bapetša Beakanya Ela Dira diteko kgokagana 	<ul style="list-style-type: none"> Lebeledišiša Bapetša Beakanya Ela Dira diteko Kgokagana 	Ga go na tswalano ya tlhago	Ga go na tswalano ya tlhago	<ul style="list-style-type: none"> Lebeledišiša Bapetša Beakanya Kgokagana Hlokomela Hlompha 	Ga go na tswalano ya tlhago	<ul style="list-style-type: none"> Lebeledišiša Bapetša Beakanya kgokagana 	<ul style="list-style-type: none"> Lebeledišiša Bapetša Beakanya Kgokagana 	
<p>GOPOLA ka mehla go lemoga mešongwana ya go hlatloša mešomo ya godimo: Mogopolo wo o šomago,taolo ya ditšhitišo, le go itaola</p>											


LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

<p>DIKGOPOLO TŠE BOHLOKWA LE TSEBO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tsebišo ya melao le tshepedišo ● Mafelwana a ka phaphošing le sekolong ● Motheo ● Ditlabelo tša go bala 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tsebišo ya melao le tshepedišo ● Mafelwana a ka phaphošing le sekolong ● Motheo ● Ditlabelo tša go bala 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mehuta ye e fapanego ya dijo. (leroro le ditšweletš wa tša leroro) ● merogo le dienywa, ditšwamas wing, makhura le di-oli, nama le hlapi ● Mehola ya meetse 	<ul style="list-style-type: none"> ● Methopo ya meetse (mothopo o mogolo-pula), letamo, noka,bj.bj ● Go boloka/ seketša meetse ● Mehola ya moya le mahlasedi a letšatši ● Kgatišo-tiragatšo ● bohlokwa bja mahlasedi a letšatši go mehlare/ dibjalwa 			<ul style="list-style-type: none"> ● Batho ● Dilo tše di thušago batho (mekokotle lo, dipeketsane, dithušagok wa,setulo sa go hlehla, bj.bj). 		<ul style="list-style-type: none"> ● Go šireletša dijo tše re di jago. ● Go hlwekiša meetse (go bediša, go sefa, go tšhela dikhemikhal e) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dilo tše di ka re direlago kotsi ● Mekgwa e mebotse
<p>DITENG TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO</p> <p>Go balela kwešišo go dingwala tša nnete le tša go tloša bodutu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Motheo Leleme la Gae le Mmetse ● Setatamente Sa Pholisi Sa Lenaneothuto Le Kelo – ngwaga wo o fetilego 	<ul style="list-style-type: none"> ● Motheo Leleme la Gae le Mmetse ● Setatamente Sa Pholisi Sa Lenaneothuto Le Kelo – ngwaga wo o fetilego 	<ul style="list-style-type: none"> ● Meets – ke ka lebaka la eng re nyaka meetse (go apea, go nwa, nošetša, plants, 	<ul style="list-style-type: none"> ● Moya- Moya wo o hlwekilego (Moya ke eng?) ● Mahlasedi a letšatši - akaretša tšhireletšo ya letšatši 			<ul style="list-style-type: none"> ● Dilo tše di thušago batho – blalo ka dipeketsane tša go bala,difor eimo tša go thuša 		<ul style="list-style-type: none"> ● Tšhireletšo go tšwa go dintši (ditwatši) ● Go bea dijo gore di tšidifale ● Mekgwa ye bonolo ya go 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dilo tše di ka re direlago kotsi.-go fola, bjala, diokobatši. ● Mekgwa ye mebotse bjalo ka go

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

	<ul style="list-style-type: none"> Mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola tša kotare ? di akareditšwe 	<ul style="list-style-type: none"> Mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola tša kotare ? di akareditšwe 	hlatšwa)	<ul style="list-style-type: none"> Letšatši (ke ka lebaka la eng re nyaka mahlasedi a letšatši? –diphedi, batho, diphoofolo le mehlare) 			<ul style="list-style-type: none"> go sepela/ mekokotl elo Kgatišo-tiragatšo (dipekets ane di dirwa bjang) 		hlwekiša meetse.	itšhidulla ka mehla, phokotšo ya go bogela thelebišene.
<p>BOSO TŠHATE YA TŠA BOSO E SWANETŠE GO TLATŠWA TŠATŠI KA TŠATŠI NGWAGA KA MOKA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Go akanyetša pele Kelo ya tlase le kelo ya godimo ya go fiša/ go tonya Dika (selešiasa, kakanyo ya boso) Go pipa maru <p>Tlatša tšhate ya boso ya mong - phetogelo ya mphufutšo go meetse (pula), moya, bj.bj.</p>										
<p>METHOPO/DIDIR IŠWA</p> <p>KGONTHIŠIŠA THŠOMIŠO YA PUKUTŠHOMO YA LEFAPHA LA THUTO YA MOTHEO KA BOTLALO</p>			<ul style="list-style-type: none"> Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 2-3 Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 	<ul style="list-style-type: none"> Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 8-9 Dilo tša lehlakore tharo Dipapetlakg adima Ditšhate Dikgatišotira 	<ul style="list-style-type: none"> Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 10-11 Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 12-13 	<ul style="list-style-type: none"> Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 14-15 	<ul style="list-style-type: none"> Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 16-17 Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya 	<ul style="list-style-type: none"> Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 20-21 Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 24-25 Dilo tša 	<ul style="list-style-type: none"> Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 28-29 Dilo tša lehlakore tharo Dipapetlakg adima Ditšhate Dikgatišotira 	<ul style="list-style-type: none"> Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 30-31 Dilo tša lehlakore tharo Dipapetlakg adima Ditšhate Dikgatišotira

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

				<p>1 letl. 4-5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pukutšhom o ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 6-7 • Dilo tša lehlakore tharo • Dipapetlak gadima • Ditšhate • Dikgatišoti ragatšo 	gatšo			<p>Motheo ya 1 letl. 22-23</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pukutšhom o ya Lefapa la Thuto ya Motheo ya 1 letl. 18-19 • Dilo tša lehlakore tharo • Dipapetlak gadima • Ditšhate • Dikgatišoti ragatšo 	<p>lehlakore tharo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipapetlakg adima • Ditšhate • Dikgatišotira gatšo 	gatšo	agatšo
	KELO YEO E SEGO YA SEMMUŠO:	<ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya go diragatša e swanetše go lebeledišišwa e be e elwe ka mokgwa wo e sego wa semmušo ka nako ya thuto ya tšatši ka tšatši ya Mabokgoni a Bophelo. Gape ela hloko: Mabokgoni, Tsebo, Maitshwaro le Mehola ye e tšweditšwego pele le go kgonwa go Leleme la gae le Dipalo • Mešongwana ya go ngwalwa e ka fiwa. • Mabokgoni, tsebo, tiragatšo, maitshwaro le mehola ga di a beelwa go ba mošongwana wa kelo efela go kgonthišiša gore barutwana ba fiwa monyetla wa go laetša mabokgoni ka bomolomo le ka go diragatša. • Se se dirwa ka mokgwa wo e sego wa semmušo ebile se tšwela pele. 									
	KELO YA SEKOLO:	<p>LEBELELA GO ditšhupatsela tša kelo ya sekolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo</p> 									

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

BOKGABO BJA BOITLHAMELO	KOTARA YA 1 MATŠATŠI A 45	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
	DIREWA TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO LE KELO:	THLAHLO/ MOTHEO	THLAHLO/ MOTHEO	DIHLA	TŠEO RE DI HLOKAGO GORE RE KGONE GO PHELA	NNA LE BA BANGWE	NNA LE BA BANGWE	YO MONGWE LE YO MONGWE O KGETHEGIL E	YO MONGWE LE YO MONGWE O KGETHEGILE	GO PHELA KA PHEPHO YE BOTSE	GO PHELA KA PHEPHO YE BOTSE
	HLAMA KA HLAKOREPEDI										
	Morutwana yo mongwe le yo mongwe a be le sekotletwana sa aesehirimi ditlabelothuto tša gagwe (segorametši, sekero, phensele kherayone bj, bj) ge go sa kgonege, thala ka seo se le go gona										
	Šomiša setseka sa bokgabo bjalo ka bomolomo le go oketša go ngwala ka boithlamele.										
	GOPOLA ka mehla go lemoga mešongwana ya go godiša monagano: Mogopolo wo o šomago, taolo ya ditšhitišo, Go itaola										
	<ul style="list-style-type: none"> Penta diswantšho tša gago le ba bangwe ba le mo go tiro (kitima, fofa, tantsha, bj.bj.) le ahlaahle mebala ya sekontari, mebala ya borutho, sebopego le mothalopego. 						X				
	<ul style="list-style-type: none"> Hlama dipaterone o šomiša sebopego sa tšeometri, ahlaahla mošito le poeletšo. 			X							
	HLAMA KA HLAKORETHARO (GO AGA)										

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

(Barutwana ba be le hlama goba letsopa la bona ka ditshelwaneng le ditlabele tša bona tše o ba tšilego go itšhomišetša tšona) ge go sa kgonege, o ka fetola mešongwana										
BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA	<ul style="list-style-type: none"> Šomiša letsopa go bopa le go kgabiša ditshelo, ahlaahla dipaterone, sebopego sa tšeometri, mothalopopego, ahlaahla bokagodimo bja phopholego le dithekiniki/meragelo yeo e nepagetšego ya go kopanya. 								X	
	GO HLAMA LE GO HLATHOLLA šomiša sekgoba sa mong ditulong tša bona- gob aka ntle - nyalanya/ tsenelenya kanegelo ka Leleme la Gae goba Mabokgoni a Bophelo									
	<ul style="list-style-type: none"> Hlama temana tše kopana tše di theilwego go direrwa tša maleba, o nepiša mothalokanegelo. 							X		
	<ul style="list-style-type: none"> Hlama baanegwa ba maleba: laetša diphapano gare ga baanegwa le ka fao moanegwa a bonago dilo ka gona ka mo ditemaneng tše 								X	

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

kopana.										
<ul style="list-style-type: none"> Dipaterone tša mošito go šomišwa mantšu a motheo go tšwa direrweng tše di kgethilwego tše bjalo ka : 'rema-rema-rema' e tla ba godimo le gona ka lebelo, mola 'sega-sega' e tla b aka setu le ka go iketla. 				X						
<ul style="list-style-type: none"> Šomiša mehlala ya ka godimo go utulla lebelo la maleba le diphetogo ka mošito bjalo ka: 'rema-rema-rema' e tla ba godimo le gona ka lebelo, mola 'sega-sega' e tla ba ka setu le ka go iketla. 				X						
<ul style="list-style-type: none"> Ithute mesepelo gotšwa motantshong wa Afrika Borwa, go swana le motantsho wa 						X				


LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

dikamputsu le ye mengwe.										
DITHALOKO TŠA BOITLHAMELO LE MABOKGONI										
Šomiša sekgoba sa gago mo setulong goba lefelo le le arotšwego ka ntle leo le swailwego (methaladi e ka thalwa godimo ga lebatu, bana šutelelana ga 7 goba ga 8 ka bonako go laolwa ke palo ya methaladi –ge go se sekgoba , o se dire mešongwana ya mesepelo ya go šutha.										
<ul style="list-style-type: none"> Go ruthetša mmele: go ithobolla ka go hema le go šomiša malokologano a mmele a a fapanego bjalo ka dikokoilane, go šupa le go oba le go dikološa manakailana, bj.bj. 		X						X		X
<ul style="list-style-type: none"> Go ruthetša lentšu: šomiša dikoša, opela ditumanoši, diretokošana tša morumokwano le dipapadišantšu. 	X		X		X			X		
<ul style="list-style-type: none"> Go opela dikošana go opelwa mmogo, go opela ka go šielana, le dikoša tša go bitša le go araba. 			X		X			X		
<ul style="list-style-type: none"> Medumo ye e tšweletšwego ke mmele k.g.r. go phaphatha diatla, bj.bj. go swarelela 				X			X			

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

<p>go morethetho wa go iketla le go šomiša medumo ya mmimo (thathapa, opa, kiba)</p>										
<ul style="list-style-type: none"> Mesepelo ya go šutha: go sepela, kitima, tshela/ taboga, go fofafofela ka mathoko a go fapana o nnoši goba le mogwera. 		X								X
<ul style="list-style-type: none"> Mesepelo yeo e sa šuthego: go fihlelela, go inama, go emelela ka bo bona goba le mogwera. 				X				X		
<ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya go anega dikanegelo tšeo baithuti ba tšeago karolo go tšona: theeletša le go iphetolela ka maleba go bagwera, bjalo ka go anega dikanegelo ka bobedi ka bobedi ka ga 'dijo tšeo ke di 					X				X	

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

ratago', dikanegelo tša kgoboketšo, dikanegelo tša go galagala, bj.bj.										
<ul style="list-style-type: none"> Go fodiša mmele le go iketla: go kanama ka mokokotlo, go hemela ka gare le ka ntle, go bona ka leihlo la kgopolo mmala bjalo ka setsoši. 		X						X		X
METHOPO/ DIDIRISWA Hlama	Learners own body, desk, chair, home-made props									
KELO YEO E SEGO YA SEMMUŠO:	<ul style="list-style-type: none"> Mešongwana e swanetše go lebeledišišwa le go elwa ka nako ya thuto ya tšatši ka tšatši ya mabokgoni a bophelo. Gape ela hloko: Mabokgoni, Tsebo, Maitshwara le Mehola ye e tšweditšwego pele le go kgonwa go Leleme la gae le Dipalo. Kgonthišiša gore barutwana ba fiwa monyetla wa go laetša mabokgoni a. Se se swanetše go dirwa ka mokgwa wo e sego wa semmušo ebile se tšwela pele. 									
KELO YA SEKOLO:	LEBELELA GO ditšhupatsela tša kelo ya sekolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo									
										

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

THUTATSHIDULLAMMELE	KOTARA YA 1 MATŠATŠI A 45	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
	DIREWA TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO LE KELO:	THLAHLO/ MOTHEO	THLAHLO/ MOTHEO	DIHLA	TŠEO RE DI HLOKAGO GORE RE KGONE GO PHELA	NNA LE BA BANGWE	NNA LE BA BANGWE	YO MONGWE LE YO MONGWE O KGETHEGILE	YO MONGWE LE YO MONGWE O KGETHEGILE	GO PHELA KA PHEPHO YE BOTSE	GO PHELA KA PHEPHO YE BOTSE
MABOKGONI: GOPOLA ka mehla go lemoga mešongwana ya go godiša monagano –mogopolo wo o šomago, taolo ya ditšhitišo, Go itaola	<p>PAPADI KE MOKGWA WA TLHAGO WO BANA BA ITHUTAGO KA WONNA MO MENGWAGENG LE KGATONG YE YA KGOLO. PAPADI GA YA SWANELA GO ILETŠWA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgonthišiša katologano. • Mešongwana e kaonafadišwe go kgonthišiša katologano. • Mešongwana e kaonafaledišwe maemo a phaphošing- moo go tšalwago ka go fetiša- dumelela barutwana go katologana ka polokego ka ntle ga phaphoši. • Mešongwana ya mesepelo ya go šutha e ka diragatšwa ge etšwe bana ba tsena ba etšwa ka phaphošing mesong • Go šupetša ka polokego ge o arabela ditaello tša mosepelo • Kgonthišiša gore thuto ya metsotswana e 15 go ya go e 20 e ba le mešongwana ye e latelago: mešongwana ya go ruthetša ka maitokišetšo, ya motheo le ya go fodiša mmele/monagano. O ka hlakanya e mengwe ya go ruthetša, ya mesepelo ya go šutha le ya mesepelo ya go se šuthe ya dipapadi le mabokgoni a boitlhamelo le Thutatshidullammele. Ge o na le sekgoba, o ka oketša nako. • Dumelela bana go šomiša ditlabakelo tša bona goba ba ka šomiša ditlabakelo ka dihlophana ka matšatši ao a fapanago gore di kgone go tsurumetšwa ka dibolaywatšhi. • Dišomišwa ka moka di tla hlatswa ka morago ga tšhomišo e nngwe le enngwe (litara e tee ya meetse le mahwana a mahlano a setagafatši/jik) <p>ELA HLOKO HLE, KOTARA YA BORARAO KA MPATONG WA 3 E KGOKAGANTŠWE KUDU LE DITHALOKO- LE GE MEŠONGWANA E BEAKANTŠWE KA DIBEKE, O KA FETOLA MEŠONGWANA GO FICHELELA DITLHOKO LE DIKGOPOLU TŠA GAGO</p>										
MESEPELO YA GO ŠUTHA											
Mešongwana ye e dirwa sekgobeng/sebakeng seo se arogantšwego. Ge eba sebaka/ sekgoba se se golo ga se gona šoma ka dihlophana tše nnyane goba o tsenyelanye mešongwana.											
MESEPELO LE TIISO YA MEŠIFA E MEGOLO E BOHLOKWA GO TŠWETŠA PELE GO DULA TAFOLENG GOBA LEGOGWENG. EBILE EFA LE MAIKUTLO A GOBA LELOKO											
• Bapala papadi ya setšo, mohlala, Diketo [matlapana a lesome] Thoma ka matlapana a 5 (matlapana a mong)	X		X		X		X		X		

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

dihlopha tša go fapana di ka dira mešongwana ya go fapana go obamelwa molao wa katologano										
● Mabelo a ditapola [eba le methalo						X				
TEMOGO YA MOSEPELO										
● Go fošetša mekotlanawa godimo le go e kama [mokoṯnawa w among goba pampiri ya kuranta yeo e tatilwego bjalo ka kgwele]	x							X		
TSEBIŠO YA SEKGOBA										
● Otlologa le go tatagana – go dire mmele gore o be o motelele le go ba o monnyane ka mokgwa wo go ka kgonagalago, le go ba o motelele goba o mokopana ka mokgwa wo go kgonagalago. E ka šomišwa gape bjalo ka mošongwana wa go fodisa mmele.		X							X	
MOŠITO										
(Šia sekgoba – go katologana) ngwana o TEE ka nako – tsurumetša sebolayatwatši maswarong a thapo/diphatana										

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

<ul style="list-style-type: none"> Fofa dithapo tšeo di bapetšego – boeletša gomme o katološe dithapo gore di be kgole le kgole. 			X						X	
<p>TEKANYETŠO</p> <p>Ka tlase ga tšhetšo yeo e tseneletšego-ngwana o tee ka bonako (thala dipoloko di se nene tša barutwana ba 5 go šielana, sammaletee o lebeledišiše katologano mola bangwe ba dutše ka mothalo ba letetše go tsena)Fetola/nyalanya mešongwana ge go hlokega</p>										
<ul style="list-style-type: none"> Lekanetša mokotlanawa mo dithong tše di fapanego tša mmele [hlogong, diphakeng, diatleng, bj.bj.] mola o sepela mo mothalong wo o letlilego. (mokotlanawa wa mong wo o swailwego) 				X						X
<ul style="list-style-type: none"> Laola, kopanyo le dipapadi tša go lekanetša [ka leoto le tee, ka morago, ka letolo le matsogo a mabedi, letolo le letsogo le tee, bj.bj.] 		X				X	X			
<p>MAHLAKORE</p> <p>Fetola/ nyalanya mešongwana ge go hlokega</p>										
<ul style="list-style-type: none"> Tsebiša dipapadi o šomiša lehlakore leo le sa šomego kudu, 					X				X	

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

matsogo le maoto.										
METHOPO/ DIDIRIŠWA Hlama	Dikgati/ dithapo, dikotana, mokotlanawa, kgwele ya dipampiri, matlapana/maswikana a 10 go ngwana o mongwe le o mongwe (ba ikgobokeletsa a bona- a bonnyane bja go lekana ka seatleng se se tee. Hwetsa letapola le lehwana, bj.bj.									
KELO YEO E SEGO YA SEMMUŠO:	<ul style="list-style-type: none"> ● Mešongwana e swanetše go lebeledišišwa le go elwa ka nako ya thuto ya tšatši ka tšatši ya mabokgoni a bophelo. Gape ela hloko: Mabokgoni, Tsebo, Maitshwaro le Mehola ye e tšweditšwego pele le go kgonwa go Leleme la gae le Dipalo. ● Kgonthišiša gore barutwana ba fiwa monyetla wa go laetša mabokgoni a. ● Se se swanetše go dirwa ka mokgwa wo e sego wa semmušo ebile se tšwela pele. 									
KELO YA SEKOLO:	<p>LEBELELA GO ditšhupatsela tša kelo ya sekolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo</p> 